

# Partit Comunista Revolucionari

## *Tèsi de Reconstitucion deth Partit Comunista*

### **Eth proletariat, classa revolucionària**

Quasi eth ciò de madeish moment eth qué apareisheren es classes er era societat, aguesta division, qu'uns òmes viuen segons eth dera explotacion e deth trabalh d'auti òmes, sorgic er era consciéncia sociau eth besonh dera emancipacion, dera supression d'aguesta explotacion e dera opression qu'aguesta portaua er era madeisha. Espàrtac, er era epòca der esclavagisme, o Münzer, entà l'ère feudau, dirigiren movements era fin que n'ère era desliurança des esclaus e des sèrvi. Ambdús simbolizén era consciéncia dera emancipacion des oprimidi er era istòria anteriora ath capitalisme, ambdús saberen penetrar era natura antagonica des relacions sociaus deth sòn temps e redusir ath maximal eth caractèr irreconciliable d'aguestes relacions sociaus: er afrontament entre possessors e despossedidi, er afrontament entre rics e praubes, independentaments dera forma qu'aguest afrontament revestisse eth cada epòca istorica.

Mès atau coma es condicions materiaus dera societat permetien daurir era consciéncia der òme as idées d'emancipacion, tanben li imposauen un limit cossent damb er insufisent desenvolopament des forces productives. Non solets eth lenguatge mistic e religiós damb ciò qu'ère exprimit quasi tostemp aguest programa de desliurança (sustot er eth cas dera majoria de les revòltes camparòles antifeudals), mès principauments eth quite programa, que non daue mès alternativa ar esclau qu'era hujuda ne ath sèrv ua auta gessuda que convertir-se eth madeish eth proprietari individuaue privat dera tèrra que trabalhaue (e, per consequent, promoigie era perpetuacion des classes), metien eth relèu aqueth limit.

Ei damb eth capitalisme, faiçon de produccion que desenvolope es forces productives a ua velocitat jamès vista, quan era produccion aquerís un caractèr sociau tau qu'implique a toti es sòns compausants er era economia e les va integranta per laci economics de interdependència, e quan sorgís ua naua classa d'espetadi que son juridicament liures e que creen tota era riquesa mès que non possedissen arren, eth proletariat, ei er aguesta epòca quan se creen es condicions objectiuas entara vertadèra emancipacion dera umanitat e quan eth sòn programa de justicia e libertat pòt èster formulat científicament.

Ne ar esclau ne ath sèrv les libère dera sua mísera situacion era luta permanenta e a viatges eroïca contra eth sòn amo e eth sòn senhor. Ei era pròpria desintegracion deth regim esclavagista ath costat dera importacion de relacions sociaus naues n'eth mon ancian, entath prumèr cas, e era entrada eth jòc d'ua classa sociau que s'auie anat en tot desenvolopar es esfères segondàries dera societat (era borgesia), entath cas deth feudalisme, aquerò que solucione definitiuaments er ahèr dera superacion

des vielhes faiçons d'explotacion. Non ei dirèctaments era luta de classes entre es productors que carguen sus es sues espates era creacion dera riquesa e es que s'apròprien d'era, çò que resòlv eth problema dera explotacion sociau, solament es sues formes. Per açò, era istòria dera umanitat anteriora ara aparicion deth proletariat se resumís eth çò de simple cambiament des formes d'explotacion, eth çò de simple relèu d'ues classes per autes (tant d'espleitador coma d'espeditadi) e d'ues faiçons de produccion per autes ath scenari dera societat. E ei er aguesti tèrme coma s'exprimís, dempús deth punt d'enguarda politic, era contradiccion que compartissen totes es formacions socio-economiques precapitalistes, qu'era supression des relacions sociaus d'explotacion, des qu'es oprimidi prenen consciencia, non ei òbra sua ne dera sua luta de classes, mès dera entrada era accion d'autas forces sociaus aliènes as que constituïen er èish centrau d'aqueres formacions (era relacion amo-esclau o er existent entre eth sèrv e eth senhor).

Aguesta contradiccion, maugrat tot, aguesta separacion qu'eth desenvolopament sociau auie interpausat entre era consciéncia der espetat e eth sòn programa d'emancipacion, d'ua banda, e es resòrts e es mejans entà eliminar aguesta explotacion e complir eth programa liberador (basicaments era luta de classes), pera auta, serà superada quan en feudalisme deisharà pas ath capitalisme, eth senhor se convertisque eth borgés e eth sèrv en proletari.

Efectivaments, eth capitalisme elimine pòga pòc totes es vielhes formes de produccion o les assimile e sometent-es jos eth sòn comandament e, damb açò, convertís toti es productors en assalariats o en tot someter-les as fortes leis deth mercat capitalista. Era lei generau d'acumulacion capitalista transforme progressivaments totes es relacions sociaus es relacions capitalistes e dividís es productors, d'ua manera radicau, es proprietaris que monopolizen es mejans de produccion - que cada còp son mens e mai poderosi - e en non proprietaris que solament an era sua fòrça de travalh. Eth capitau socialize era produccion, parcialize ath maximal es passi de besonh entara produccion d'ua merça e implique a un nombre creishent d'òmes er aguest procès, ath madeish temps que desplace eth productor dirècte e individuau. Era division sociau deth travalh s'aprigondís ath madeish temps qu'era organizacion de tota era produccion sociau se concentre cada còp eth mens mans. Era satisfaccion des besonhs personaus quite d'ester un ahèr individuau e passe a ester un ahèr sociau. Era contradiccion entre era progressiu socializacion dera produccion e era sua forma privada d'apropiacion se desenvolope e agreuje, en tot impregnar totes es esfères dera societat. Es problemes dera explotacion e dera opression pròpies de tota societat de classes aquerissen un nau contengut e, ath madeish temps, reclamen ua naua solucion.

Eth travalh esclau sostiege ua societat parasitària de nòbles e gentils que non l'arreconeishien coma part integranta dera sua vida politica. Era desliurança der esclau passau pera manumission (ei a díder, convertir-se en parasit), era hujuda o era mòrt per extenuacion. Eth sèrv alimentèc er òci e es corrudes guerrières des mainadères feudaus pendent sègles, mentre eth camparòu lutaue per se desempetegar dera sua condicion servil e emancipar-se coma classa (convertir-se en eth proprietari liure dera terra). Mès aguesta emancipacion ère era d'ua classa que ambicionaua convertir-se era classa independenta. Non significaue era supression des classes. Dera emancipacion camparòla sorgic eth capitau e eth capitau engendrèc tath proletariat. Era mèta d'aguesta naua classa solament podie èster orientada peth camin dera emancipacion dera sua madeisha condicion de classa - e, damb açò, dera desliurança de tota era umanitat dera division es classes - , dera sua supression e dera supression de tot eth opròbri e era misèria que era porta. Eth capitau proletariza tota era umanitat e, ath madeish temps, eth expropria des sòns mejans de vida. Eth proletariat solament li cau expropriar es expropriadors pr'amor que toti es òmes tornen a èster patroni d'eri madeishi e deth sòn destin. Peth prumèr còp er era istòria, era posicion especiau d'ua classa permet qu'era apropiacion des sòns mejans de vida ocasione era desaparicion dera proprietat privada e des classes, e qu'era societat pogue èster organizada non per er empèri deth besonh, mès segons era associacion liura des sòns membres, que quiten de depénir des mejans e deth producte deth sòn travalh e passen a èster sobirans e subjèctes plens des sues vides.

Mès aguest prètz hèt somet naues exigéncias e nauis problèmes restacadi damb es estraments e damb es mejans qu'eth proletariat li cau dotar-se entà complir aguesta mission istorica. Eth prumèr e mai important ei eth dera luta de classes. Eth proletariat, a diferéncia dera rèsta des classes espetades ath long dera istoria, pòt establir ua correlacion positiva entre era implementacion dera sua luta de classa e eth programa de autoemancipacion e d'emancipacion dera umanitat dera explotacion e dera opression, pòt establir un camin dirècte entre era sua luta coma classa e era destrucción des classes. Entad açò, maugrat tot, a de besonh destruir eth poder politic deth capitau (Revolucion Proletària) e implantar eth sòn poder entà bastir ua naua societat sus bases diferentes (Comunisme). Mès pr'amor qu'eth proletariat pogue convertir-se er ua fòrça politica a de besonh prumèraments constituir-se eth partit politic.

Ua des peculiaritats istoriques dera classa proletària ei qu'a era sua condicion de classa va aparelhada parallèlaments e simultanèaments era sua condicion de partit politic. Efectivaments, eth proletariat apareish er era istoria coma classa non quan era borgesia comence a produsir era forma capitalista e a expropiar e convertir eth salariats as productors, ne quan era industrializacion eth massa dera economia convertís era grana majoria des productors eth salariats; era classa obrèra sorgís er era istoria quan aguesti salariats o es sòns representants mès auançadi aquerissen consciéncia que constituïssen ua classa a part damb interèssi pròpris e opausadi as des autres classes dera societat. Alavetz, s'organisen coma classa: s'agen de a lutar pes madeishes reivindicacions, tracten de júnher aguestes lutes, tracten de crear es sues organizacions unitàries entara defensa des sòns interèssi, etc. Aguestes lutes e aguest afan unitari entara defensa des sòns interèssi comuns ei eth motor deth movement obrèr. Er aguest sens, eth proletariat ei classa pr'amor que, er eth sòn movement, aquerís consciéncia de se madeisha coma tau classa, dera sua particularitat sociau e economica; mès encara non a consciéncia deth sòn papèr istoric coma classa. Eth proletariat, er aguesta estapa, ve çò qu'ei, mès encara non çò que li cau a èster; a prenud consciéncia de classa, mès encara non a aquerit consciéncia de classa revolucionària.

Cèrtaments, eth pròpri marc dera societat burgesa i pòt se cabir, sense senter-se subvertida, era organizacion politica d'ua part deth sòn còrs sociau. De hèt, era borgesia non nègue ne pòt negar era existéncia des classes, ne d'interèssi sociaus desparièrs, ne dera organizacion politica entà deféner aguesti interèssi. E, de hèt, coma didec Marx era aparicion deth proletariat coma classa dempùs dera centralizacion des sues lutes er ua luta nacionau e, donques, er ua luta de classa, signifique, tanben, era neishença deth proletariat coma partit politic, pr'amor que "tota luta de classa ei ua luta politica". Mès eth caractèr d'aguesta luta politica se correspon damb eth caractèr der estat de consciéncia e organizacion dera classa er eth nivèu de desenvolopament relatiu ara sua recenta formacion coma classa sociau; ei a díder, se correspon damb eth nivèu de consciéncia e organizacion coma classa qu'ei conscientia "de se madeisha" e non encara "entà se madeisha". Per açò, eth contengut politic des programes e dera activitat des organizacions obreràs, er aguesta fasa de desenvolopament, ei principaument economic e reivindicatiu, reformista. Aguest contengut politic se correspon, dempùs deth punt d'enguarda dera societat en generau, damb eth desenvolopament encara ascendent deth capitalisme, e dempùs deth punt d'enguarda dera classa proletària eth particular, damb eth periòde d'acumulacion quantitatativa - o "d'acumulacion de forces" - preables ath saut qualitatiu, parallel ara entrada deth capitalisme er era sua estapa imperialista o de crisi generau, que met er eth orde deth dia era Revolucion Proletària. Er aguest periòde, era consciéncia e era organizacion espontanèa, economicista o tradeunionista, deth tipe sindicau o deth tipe deth vielh partit obrèr reformista (socialdemocrata), ja non ei ara nautor des besonhs dera classa obrèra: er aguest periòde ei precis era organizacion politica de nau tipe deth proletariat. Aguesta organizacion politica de nau tipe ei eth Partit Comunista (PC), que comence a sorgir quan eth proletariat, principaument per medi deth sòn sector mès auançat, aquerís consciéncia revolucionària. De hèt, eth PC ei conseqüéncia d'aguest pas istoric e, ath madeish temps e un còp creat, ei tanben era sua causa; ei a díder, eth PC sorgís pr'amor qu'era classa a començat a comprénder eth sòn papèr revolucionari, e sorgís coma estrument

qu'era classa se da a se madeisha entà assumir e complir pleaments aguest papèr.

## Avantgarda e Classa

Era consciéncia revolucionària ei era ideologia revolucionària, eth còs d'idées qu'exprimís era sua superiora autoconsciéncia coma classa e qu'expause eth sòn programa d'objectius a complir. Era ideologia deth proletariat ei eth Comunisme, entenut aguest com era sintesi dera experiéncia dera sua luta de classa damb es progrèssi es mès auançadi deth saber universau. Eth Comunisme coma ideologia revolucionària siguec fondat per Marx e Engels e desenvolopat per Lenin e era posteriora experiéncia de bastiment deth Socialisme. Tot aguest bagatge teoric li cau èster portat ara classa proletaria pr'amor qu'eth sòn movement o era sua luta de classa se transforme en un movement o en ua luta revolucionària. Eth proletariat ei era classa d'avantgarda dera societat modèrna pr'amor qu'era istòria li a encomanat ua mission emancipaira qu'enquia ara arrés estaue en condicions de realizar. Eth proletariat a de besonh, donques, ua ideologia d'avantgarda, e aguesta ideologia ei era que li da eth marxisme-leninisme, pr'amor qu'ei era unica teoria capabla de revelar ath proletariat tant eth papèr que li cau complir e assumir com es sòns fonaments scientifics. Eth marxisme-leninisme o eth Socialisme scientific ei, donques, era ideologia deth proletariat, eth Comunisme, e non quauqu'ua d'aguestes teories petites-borgeses radicau que concorren damb eth (per exemple, eth nomenat "comunisme libertari" o eth comunisme d'especimens politics com Anguita) entà desviar eth proletariat deth sòn vertadèr orizon revolucionari. Pr'amor qu'era vertadèra teoria revolucionària sonque se pòt referir a ua classa, ara unica classa vertadèrament revolucionària. Es qui empodoen eth comunisme damb fausses illusions, es qui eludissen eth coneishement deth desenvolopament sociau e eth déuer d'utilizar es sues leis entà empénher eth sòn progrès e lo remplacen damb fausses utopies, es qui nèguen eth papèr protagonista deth proletariat en aguest progrès en tot remplaçar-lo damb grèves recèptes espontanèistes o reformistes, son es prumèrs enemies deth Comunisme pr'amor que dissòlven e eliminén eth que ei essenciau en eth: eth sòn caractèr de classa.

Eth Comunisme coma consciéncia dera classa proletària ei elaborat dehòra dera classa, dehòra deth sòn movement. Era ideologia d'avantgarda deth proletariat li cau èster assimilada peth sector d'avantgarda deth proletariat e Dempús li cau èster portada ath rète des masses obrères. Sonque atau, sonque quan era consciéncia revolucionària lisigues portada ath movement proletari, aguest se poderà transformar en movement revolucionari.

Eth PC ei, alara, era unitat dera avantgarda proletària damb eth movement obrèr de masses, quan aguest movement artenh un nau estat de consciéncia, eth dera ideologia revolucionària, eth deth Comunisme. Mès era consciéncia comunista non la aquerís eth proletariat damb eth sòn movement espontani, damb aguest tipe de movement que lo convertic en classa, que lo ajudèc a préner consciéncia des sòns interèssi economics particulars. Aguest nau estat de consciéncia sonque li pòt arribar des de dehòra dera luta espontanèa que desenvolope coma classa. Aguesta naua consciéncia sonque se la pòt aportar era sua avantgarda, aqueth sector dera classa qu'a estat capabla d'assimilar era concepcion deth mon eth mès auançat, era concepcion deth mon capable d'englobar totes es capitades dera pensada e deth saber uman. Damb eth sòn movement espontanèu, era classa obrèra non pòt superar eth marc dera ideologia borgesa, eth saut qualitatiu cap ara ideologia comunista sonque lo pòt dar mejançant era sua avantgarda.

Mès, entad açò, eth prumèr pas que li cau dar era avantgarda ei eth de convertir-se en part dera Classa. pes caractéristiques intellectuaus dera teoria comunista, que se base en prigonds coneishements scientifics, er obrèr miei, per causa dera sua desavantatjosa situacion materiau ena

societat capitalista, se trape practicament hèt impossible entà aquerir, per se madeish, aguesti coneishements o, sonque, era possibilitat de compréner prigondament era vision generau dera ideologia comunista. Aguesta particularitat explique que, en fòrça casi, es qui se trapen en condicions d'aquerir aguesti coneishements e de compréner eth Comunisme sigue membres d'autes classes. Un des granes capitades dera luta dera classa obrèra siguec eth de obligar era borgesia a generalisar er ensenhament des hilhs deth proletariat, en tot arribar a un nivèu de formacion pro importanta (ensenhament mejan), causa que permetie as futurs proletaris aquerir coneishements mès amples e generaus e, en conseqüéncia, estar mès en disposicion de compréner eth Comunisme. Ena actualitat, malgrat aquò, era borgesia, probablament per causa des condicions de replegament deth movement obrèr soslinhat mès tà naut, artenh recuperar terren en aguest camp, mejançant era reforma dera legislacion educativa en sens qu'er ensenhament sigue cada viatge mès tecnic, especializat e parciau, sostraient des programes es visions integradores dera realitat, sustot eth marxisme.

En quinsevolh cas, eth coneishement dera ideologia comunista requerís ua activitat intellectuau mès o mens permanenta, se sigatz o non de origina obrèr, era quau causa, en ua societat classista damb ua prigonda division deth trabalh, hè inevitable que se somete era question dera contradiccion entre trabalh manuau e intellectuau. En tot tier en compde qu'aguest darrèr ei practicament monopòli dera classa en tot dominar, dera borgesia, aguesta contradiccion se somet, objectivament, coma contradiccion entre dues classes.

Per aguesta rason, er intellectuau revolucionari, sigatz obrèr o non, entà convertir-se ena avantgarda dera classa li cau formar part de prnera. Non n'i a pro damb proclamar-se revolucionari, solidarizar-se damb es espetadi e es oprimidi e presentar-les un programa d'emancipacion; non n'i a pro ne voler emancipar era classa proletària. Era istòria a dat fòrça exemples, toti fracassadi, d'aguest metòde de desliurança dera classa. Eth socialisme utopic ei çò de mès de destacat de toti eri. Era diferéncia definitiva entre eth socialisme utopic e eth scientific, eth marxisme, ei qu'aguest sabec compréner qu'era emancipacion dera classa non li pòt arribar des de dehòra, senon que li cau èster ua òbra d'autoemancipacion deth madeish proletariat. E açò sonque ei possible s'es qui apòrtén ara classa travalhadora era ideologia que li òbre es perspectives dera sua desliurança son membres dera pròpria classa, independentament dera sua origina sociau. Sonque atau poderàn èster avantgarda proletària - e, donques, part d'aguesta classa - , sonque atau poderàn actuar coma vertadèrs revolucionaris e non coma plan intencionats reformadors.

Era avantgarda se convertís en part dera classa quan se dirigís cap ada era e se hon damb era en PC. D'aguesta manèra, se sauven es contradiccions antagoniques de naturalesa classista entre era avantgarda e era classa, prumèr, e laguens deth Partit Dempús. Es diferenciacions e divisions deth trabalh ath laguens deth Partit degut ben ara de besonh centralizacion dera direccion politica, ben ath especialitzacion en trabalh, adòpten, atau, un caractèr exclusivament foncionau, en absolut ierarquic o sociau. En definitiva, es prumèrs rèptes a qué se les cau afrontar es elements politicament mès auançadi dera societat modèrna, es sòns elements revolucionaris, son es d'estudiar, formular e assimilar era teoria d'avantgarda en toti es sòns desenvolupaments, arténher qu'aguesta entre a formar part deth movement dera classa proletària. Aguesti rèptes se resumissen en un solet prètzhet: era constitucion deth PC.

## Partit e classa

Era integracion dera avantgarda ara classa s'exprimís politicament coma Partit Comunista, e istoricament coma movement dera classa cap ara posicion politica dera avantgarda, era posicion politica deth Comunisme.

Eth PC non sorgís, alara, des masses o deth movement espontanèu des masses proletaries, mès òc que sorgís, necessàriament, dera classa proletaria. Ei precís distinguir conceptualament era idèa de masses dera de Classa. Es masses formen part dera classa, mès l'abracen ena sua totalitat. Era avantgarda ei ua auta des sòns components essenciaus. Quan era avantgarda portadora dera ideologia d'avantgarda s'intègre ara Classa e s'unís ath sòn movement de masses, sorgís eth PC. Per açò didem qu'aguest partit ei un producte dera classa proletaria, encara que non deth sòn movement de masses espontanèu. Per açò didem que non i a PC sense aguesta sintèsi entre avantgarda e masses laguens dera Classa, encara qu'era avantgarda pogue pre-existir - com ena actualitat pre-existís e atau se pòt constatar enes nombrosi cercles marxistes-leninistes qu'aué estan organizadi e que son producte dera desintegracion deth revisionisme - disconnectada deth movement obrèr e, donques, sense formar part organica dera classa. De hèt, aguesta situacion ei ua etapa de besonh e prealable ara obtencion deth PC: ei era etapa de Reconstitucion deth Partit, etapa que se caracterize per qu'era avantgarda luta entà formar part integranta dera classa, causa que sonque ei possibla en tot constituïr-se en PC.

Eth proletariat ei ua unitat entre consciéncia e movement. Com s'a ja dit, ena fasa dera sua aparicion encara non ère ua classa. Èren es tempsi dera desintegracion deth feudalisme, deth apogèu deth capitau comerciau e dera manufactura embrionària. Es proletaris existissen escampadi, son un subproducte dera dissolucion des relacions feudaus e estenen constantament a tornar as vielhes formes de produccion familhau o corporatiu. Mès quan eth capitalisme s'apròprie cada viatge mès des esfères productives dera economia e comence a dominar tota era produccion sociau e, sustot, quan eth capitau introdusís era maquina ena produccion, era tendéncia ara proletaritzacion des productors se hè en tot dominar e s'inicie era resisténcia mès o mens organizada des salariadi. Ath principi aguesta luta ei locau o individuau, mès se va en tot esténer e en tot organizar a escalèr nacionau. Es proletaris van en tot préner consciéncia que son ua classa damb interèssi especiaus que s'affronte a ua auta classa, era des patrons. Era luta pren, cada viatge mès, es connotacions d'un afrontament entre classes e, cada viatge mès, dimensions politiques. En aguesta fasa deth movement eth proletariat se constituís coma classa e s'organize politicament coma classa (sindicats, partidi obrèrs). Ad aguest grad deth desenvolopament deth movement correspon un tipe d'organizacion e un tipe de consciéncia politica. Eth proletariat ei ja ua classa sociau pleament configurada e es sues accions responen a ua determinada consciéncia politica independenta. Actue, donques, coma partit politic. Malgrat aquò, aguesta consciéncia e aguesta organizacion politica soslinhen qu'encara eth movement proletari se trape laguens deth marc burgès, encara pressuposen es relacions sociaus capitalistes coma condicions indiscretibles; eth movement deth proletariat fondamentat ena luta de "classe contra classe" encara se limite ara reproduccion des condicions d'aguesta luta sense d'auta gessuda que desenvolopar-la infinitadament. Per açò, era luta politica dera classa proletària se centre sonque en aquerir avantatges entad aguesta luta, se centre en reformes e emplegue era grèva o era legalitat parlamentària entà artenher-les o ratificar-les. Eth movement proletari sonque pòt dar un saut qualitatius nau e préner un nau cors cossent damb es possibilitats dera sua accion politica e damb es sues mètes istoriques quan era conscienciacion revolucionària s'introdususique en sòn movement en tot presentar-li es sòns nau i vertadèrs objectius politics e quan açò cristallitze en un nau tipe d'organizacion politica dera classa obrèra; fin finau, quan eth movement proletari se dirigisque cap ath Comunisme, quan era classa obrèra qu'actue coma partit politic borgés tende a transformar-se en organizacion politica comunista, quan era classa coma movement politic de resisténcia se transforme en movement revolucionari, prumèr de manèra iembrionària(PC), dempús de forma qu'abraçarà tota era Classa (societat comunista).

Ena sua luta de classa contra era borgesia, eth proletariat luta constantament entà dotar-se d'aguest tipe nau d'organizacion, qu'acompanhe era graduau prenuda de consciéncia deth sòn papèr

revolucionari. En aguesta luta, era persistència deth tipe d'organizacion reformista exprimís qu'eth procès d'elevacion conscientia des masses cap ara posicion d'avantgarda comunista ei necessàriament graduau, que non se produsís de còp, per medi d'un unic acte politic entà tota era classa - era constitucion deth PC, per exemple - , senon de diuèrsi eveniments istorics - constitucion deth PC, mès era conquista revolucionària deth poder, mès eth compliment des prètzhèts dera Dictadura deth Proletariat - , d'ua banda; e qu'era borgesia, mejançant eth supòrt ad aqueres vielhes organizacions, tracte de contier e frenar era transformacion e eth pas dera consciéncia e dera organizacion obrerà deth sòn estadi reformista ar estadi revolucionari, per un aute; que causa era vielha organizacion obrerà se transforme damb era, objectivament, en sòn contrari, pr'amor que dèishe de deféner es interèssi estrategics dera classa obrerà e passe a deféner es dera borgesia, e consumisque, damb açò e per medi des suas direccions oportunistes e revisionistes, era traïson istorica dera socialdemocracia ath proletariat. Per aguesta rason e independentament de les manòbres tactiques qu'exigisque tot procès revolucionari en circonstàncies concrètes, era socialdemocracia e eth revisionisme s'an convertit en principau enemic dera Revolucion, autant ena sua prumèra etapa o de constitucion deth PC, pr'amor que tracten de d'afeblir era ideologia d'avantgarda e de dificultar era delimitacion de camps damb era ideologia borgesa, com ena etapa de guanhar es masses entara Revolucion e de conquistar eth poder, pr'amor que servís de correja de transmission dera borgesia laguens dera classa obrerà e pr'amor que tracte de neutralizar era transformacion e era organizacion revolucionària des masses.

S'era conversion deth proletariat en classa e en partit obrèr a lòc per medi dera dialectica o luta de "classa contra classa", dera sua luta contra era borgesia pera defensa des suas reivindicacions immediates, era conversion deth proletariat en classa revolucionària e en PC a lòc per medi dera dialectica entre avantgarda e masses laguens dera classa, pr'amor qu'era avantgarda ei era que transforme e era unica que pòt transformar era luta de classa generau deth proletariat en consciéncia e organizacion revolucionària.

En d'autes paraules, s'eth motor deth movement proletari ena sua etapa de conformacion coma classa ère era confrontacion dirècta damb era auta classa (era borgesia), confrontacion que permet era delimitacion des camps sociaus o politics entre andues e era unitat deth proletariat coma subjècte economic, ena etapa de transformacion deth movement obrèr en movement revolucionari (Revolucion Proletària), eth motor passe a èster era accion recipròca entre era avantgarda - ja integrada ara classa - e es masses deth proletariat: en tot resumir, eth motor dera elevacion dera Classa cap ath Comunisme passe a èster eth PC.

Eth PC non ei quauquaren separat dera classa, non ei quauquaren que se da ad aguesta des de dehòra o que se dirigís ada era des de dehòra, eth PC ei era relacion qu'existís entre era avantgarda e es masses dera classa ena Revolucion, relacion que trape ua unitat e trape ua cristallizacion organica disparièra en cadua des etapes dera Revolucion. Eth concepte de Classa e eth concepte de Partit no les cau èster entenudi separadament, des d'ua relacion d'exclusion, ara manèra metafisica, senon com es dus aspèctes d'ua unitat dialectica, com es dus aspèctes d'ua entitat istorica determinada, eth proletariat, eth papèr revolucionari que se li desenvolope damb eth movement d'aguesta unitat dialectica: prumèr, quan, ena fasa istorica de preparacion dera Revolucion - enquia fins deth sègle XIX - , eth proletariat se convertís en classa e, donques, aguesta condicion organica passe a èster er aspècte principau, pr'amor que se tracte dera sua organizacion coma unitat sociau, mentre qu'er aspècte politic jògue un papèr segondari, en autant qu'eth partit obrèr ei sonque un partit aglutinant dera classa que defen era sua identitat sociau e economica coma tau classa. Dusau, quan ne la ère dera Revolucion - enquiat Comunisme - , eth proletariat se li cau convertir en PC, que causa era sua elevacion ad aguesta naua condicion politica ei per era eth principau, pr'amor que se tracte que complisque era sua mission istorica d'eliminar era societat de classes, que causa, un viatge artenhut

eth Comunisme, supère damb era era sua condicion sociau e economica de classa e despareish en ua naua sintesi era contradiccion Partida-Classa que definís eth proletariat - o era umanitat determinada istoricament coma classa assalariada - ena societat de classes.

Ne la ère dera Revolucion Proletària, eth movement dera Classa cap ath sòn Partit s'exprimís ena contradiccion entre era avantgarda dera classa e es masses dera classa. Ja non se tracte d'assolidar quantitativament eth proletariat coma classa particulara ena istòria, ne de deféner era sua identitat morau coma classa politica independenta, ei a díder, de definir-se e separar-se politicament e socialament respècte dera borgesia; se tracte de depassar, precisament, es condicions que la determinen coma classa politica. Aguesta transformacion des prètzèts deth proletariat expliquen qu'era sua organizacion d'avantgarda non sigue ne pogatz èster ua organizacion de masses, era vocacion que n'ei era d'abraçar tota era classa - çò que significarie que demorarie letargica en nivèu economic o sindicalista deth sòn desenvolopament politic - , com eth sindicat o eth partit reformista, senon ua organizacion era vocacion que ne sigatz era d'elevar-la e era de portar-la cap ath Comunisme. E com se tracte de transcendir era sua determinacion materiau coma classa, de, entà didé'c en bèra sorta, negar era sua actuau condicion empirica de classa sociau espetada per autotransformar-se emancipar-se en eth Comunisme, en tot transformar e emancipant, ath madeish temps, tota era umanitat e en tot elevar-la a un nau estat de civilizacion, li cau èster ua organizacion que pòrte ua ideologia qualitativament superiora, d'avantgarda - eth Comunisme - , qui cargue damb era responsabilitat de complir aguest prètzèt d'elevacion deth proletariat fins aguest nau estat de civilizacion. Es qui, com Anguita e es sòns supòsts, se autoproclamen "comunistes" e, ath madeish temps, nèguen eth leninisme - com en darrèr Congrès deth faus PCE, en tot respóner as qui, laguens dera sua organizacion, reivindiquen era tornada ath leninisme - , ei a díder, eth Comunisme dera nòsta època, era ideologia d'avantgarda que tracte d'elevar ara classa sobri eth sòn actuau estat de classa espetada, en tot adusir, precisament, que, ena actuau societat, en capitalisme, i a un "tet socioculturau" que non se pòt depassar, renèguen deth que definís essencialament ath Comunisme coma ideologia, exercissen er oportunisme electoralista mès descarat, demòstren eth anticomunisme mès evident e recalcitrant.

Per tot açò, era ideologia ei era principau caracteristica que definís era naua organizacion d'avantgarda, pr'amor qu'aguest ideari ei çò que promò eth movement proletari e çò que projècte eth sòn èster cap a un orizon revolucionari, ei çò que li obre era consciéncia e eth desembarassa dera prostracion dera sua determinacion economica coma classa productora de plusvalua e de riquesa alièna; per açò, era avantgarda proletaria se li cau apropar ath rèste dera sua classa des dera ideologia: aguest ei eth sòn prumèr pas e era sua premissa coma tau avantgarda, e aguest ei eth prumèr pas e era prumèra premissa deth movement dera classa proletaria cap ath sòn Partit, deth movement revolucionari deth proletariat.

Eth Partit ei eth movement revolucionari dera classa "entà era madeisha". Era classa que se autotransforma de classa espetada en umanitat emancipada ei eth Partit coma expression deth movement dera classa en aguesta transformacion. Aço a disparières solucions dusaus era etapa en qué eth movement se trape. Quan, en un prumèr moment, un sector dera societat aquerís era consciéncia comunista, mès invertís era majoria des sòns esfòrci en assumir-la entièrament e a organizar era forma de començar a portar-la ara classa obrèra, encara non existís partit ne, en conseqüéncia, movement revolucionari, donques qu'encara se tracte qu'era avantgarda ideologica entre a formar part dera classa. Digam de pas, en aguest punt, que, entà constituïr-se en part dera classa revolucionària moderna, non ei requisit unic e indispensable compartir era sua situacion materiau, era sua posicion en procès productiu, senon que tanben se pòt èster part dera classa en tot compartir era sua ideologia - qu'ei, en esséncia, revolucionària - . Aguest ei eth prumèr tram que li cau curbir era avantgarda (ideologica) entà poder èster part dera classa e, donques, entà poder

complir eth sòn papèr d'avantgarda (revolucionària). Mentre demore pendent aguest prètzhet, non i a avantgarda reau, practica, non i a orientacion revolucionària entara classa, ne, donques, movement cap ath Comunisme, ne PC.

En un dusau moment, quan era avantgarda a assumit era ideologia e a prenut contacte damb es masses dera classa, de manera qu'a pogut crear un embrionari movement cap aguest projecte, se complissen es condicions entara existéncia deth PC coma organizacion politica especifica, pr'amor qu'era classa, un viatge integrat era avantgarda ath sòn se, pòt ja començar a transformar eth sòn movement espontanèu en un movement conscient (revolucionari) cap ara posicion ideologica e politica deth projecte e deth programa d'aguest Partit, eth Comunisme. En aguest moment e en aguest sens, eth PC nèish *coma organizacion dera avantgarda mès eth movement des masses cap ada era*.

Posteriorament, aguest movement se li cau esténer enquia totes es masses dera classa, entath que era avantgarda li cau utilizar toti e cadun des esturments politics qu'eth desenvolopament d'aguest procès exigisce e permete: organizacions de masses entà enfortir eth movement revolucionari e era posicion politica dera avantgarda, ei a díder, entà enfortir eth PC; Dictadura deth Proletariat, entà escampar es obstacles qu'era vielha societat opause ara estenduda deth movement; bastiment de relacions sociaus naues, entà accelerar era elevacion dera classa cap ath Comunisme, eca.

## Partit e avantgarda

Fins aciu auem vist es premisses istoriques dera constitucion organica deth partit revolucionari deth proletariat. En prumèr lòc, li cau preexistir eth proletariat coma classa ja formada, era activitat que ne sigatz ua activitat politica independenta, ei a díder, qu'actue coma partit. En dusau lòc, engolòpa aguesta base, li cau èster aplicada era ideologia revolucionària per part d'ua avantgarda qu'ac ei, prumèrament, pr'amor que pòrte era ideologia d'avantgarda e, en dusau lòc, pr'amor que tend a formar part intègra dera classa entà constituïr-se ena sua avantgarda reau. En tresau lòc, quan era avantgarda s'a integrat fin finau ara classa, en tot transformar-se en PC, eth movement deth proletariat experimente un saut qualitatiu que consistís en qué se hè movement revolucionari. Aguest movement se definís pr'amor qu'era classa se cerque elevar enquiat program e eth ideari comunista deth sòn Partit e, atau, complir era sua mission coma classa revolucionària.

Mès aguestes premisses son istoriques per guaire que son capitades ja conquistadi peth proletariat internacionau, capitades que conserve relativament. De hèt, eth significat principau d'aguestes conquestes ei qu'eth movement revolucionari deth proletariat està en plen procès; non en eth plan politic, pr'amor que viuèrem un periòde de estancament e de replegament, senon en sòn sens istoric. Octobre inaugurec eth movement revolucionari dera classa, ei a díder, eth sòn procès d'elevacion cap ath Comunisme. Deth que se tracte ara ei de definir es premisses politiques pr'amor qu'aguest movement prene nau impuls.

Des deth punt d'enguarda istoric podem definir ath PC ena sua unitat damb era Classa, un viatge qu'era sua avantgarda revolucionària estampe un caractèr conscient ath sòn movement cap ath Comunisme, ei a díder, coma unitat dialectica ena qu'era classa, un viatge configurat coma tau, se transforme en PC. Mès, des deth punt d'enguarda politic, açò ei insufisent. Cèrtament, eth punt d'enguarda istoric sonque mos ditz qu'era luta entre aguesti dus contraris, entre eth PC e era Classa, s'exprimís coma movement revolucionari, que causa aguesta definicion deth PC ei per era massa lasca e ambigüa, pr'amor que non dèishe clar çò qu'ei, en un moment dat d'aguest procès revolucionari, en se, PC, e çò que non ac ei. En d'autas paraules non solucione era question politica

principau deth Partit de cara ara sua Reconstitucion, o sigue, era question dera sua organizacion.

Donques ben, s'en plan istoric era dialectica entre eth Partit e era Classa se manifèste coma movement revolucionari d'elevacion cap ath Comunisme, en plan politic concrèt, eth movement revolucionari s'exprimís per medi dera dialectica entre era avantgarda e es masses dera classa. Com s'a ja soslinhat, eth PC, entenut coma organizacion politica especifica, ei, ath madeish temps, atribut e subjècte d'aguest movement: ei creat per eth e, un viatge creat, lo reprodujis a un escalèr cada viatge mès ampla. Donques, eth PC, coma organizacion politica, li cau èster concebut com era relacion entre era avantgarda e es masses. Eth PC, concebut atau, ei ua relacion sociau, laguens dera Classa, entre es sues masses e era sua avantgarda, e aguesta relacion sociau cristalliza en organizacion politica non de ua forma absoluta, senon en fonsion deth moment en qué se trape eth desenvolopament d'aguesta relacion dialectica.

Eth PC non ei era avantgarda sense mès, ne sonque era avantgarda organizada, encara qu'es critèris entad aguesta organizacion estonguen orientadi peth marxisme-leninisme. Concéber atau era organizacion deth Partit ei quèir en dogmatisme, pr'amor que, des d'aguest plantejament, sonque se contemple un aspècte d'aquera "relacion sociau", era avantgarda, independenta e separadament der aute element consubstancial ara classa, es masses, que causa se què per era ena idèa de PC separat dera Classa, e en dera Classa ena sua concepcion exclusivament economica, sense contengut politic, non coma unitat de movement e consciéncia, e, donques, se nègue era idèa de classa qu'actue com partit politic; non solets se nègue era idèa qu'era classa pogue actuar "entà se madeisha", senon quitament qu'era classa age consciéncia "en se madeisha" e, en conseqüència, qu'eth proletariat sigue ua classa socialament madura e politicament independenta - o sigue, damb un programa propòri, damb ua mission istorica revolucionària especifica coma classa - .

Eth PC definit com era relacion entre era avantgarda e es masses ei ua formulacion fòrça mès concrèta qu'aquera que lo descriu com eth movement revolucionari dera Classa cap ath Comunisme, mès encara non ei complèta. Fins aciu, pren en compde es sòns elements dialectics, es sòns dus "contraris", e establís un ligam generau entre eri, ua "relacion sociau"; mès encara non especificue arren sobratz eth caractèr concrèt d'aguesta relacion, engolòpa aguesta relacion com "unitat de contraris"; encara non ditz arren sobratz eth ligam intèrn de besonh pr'amor qu'aguesta relacion se verifique coma unitat dialectica. Fins aciu auem era avantgarda d'ua banda, que luta entà integrar-se ara Classa, qu'encara ei avantgarda sonque pr'amor que pòrte era ideologia d'avantgarda, mès qu'encara non ei avantgarda política pr'amor que non forme un tot organic damb era classa, pr'amor que non ei encara PC; d'ua auta faiçon, estan es masses eth movement que ne cerque superar eth limit que li impause era sua determinacion economica, eth limit dera sua consciéncia espontanèa, entà arténher era autoconsciencia dera sua mission istorica, mès qu'encara non la artenh pr'amor qu'era ideologia revolucionària non forme un tot organic damb eth sòn movement. Aguesti dus elements trapen era sua unitat quan era avantgarda artenh formar part dera classa, quan era avantgarda s'estaque damb es masses e artenh organizar eth movement revolucionari, quan era avantgarda dèishe d'èster unicament un cercle organizat entorn dera ideologia e artenh arrevirar aguesta ideologia en politica entàs masses e en organizacion des masses revolucionàries. Eth PC sorgís, alara, coma unitat entre era avantgarda organizada e es masses, coma ligam dera avantgarda damb es masses, com era avantgarda e es sues correges de transmission entre eres, en resumit, com era **avantgarda mès era sua linha politica de masses**. Era linha de masses dera avantgarda ei, en definitiva, er element d'unitat que configure ath PC sobratz es elements constitutius dera Classa - avantgarda e masses - .

Ena istòria deth Movement Comunista Internacionau, i a fòrça agut de dogmatisme en aguest punt relatiu ara definicion deth PC. S'a confonut, gaireben totemp, era organizacion dera avantgarda

damb era organizacion deth Partit; non s'a vist qu'era avantgarda ei sonque un des sòns elements configuradi, non eth unic. Açò a provocat que, ara longa, era avantgarda s'anèsse divorciant graduaument des masses e qu'eth Partit, entenut sonque coma organizacion, siguesse liquidant-se, en tot demorar tostemp coma residu dera sua anteriora existéncia un feixuc aparelh burocratico-administratiu, ossamenta resseca deth que siguec un còs viu e san que podem aué observar en organizacions com eth PCE o com es partits nomentadi "excomunistes" des païsi der èst europèu, organizacions que ja non son çò que diden èster e que defenen es interèssi des enemies des qui diden deféner.

Naturaument, aguest dogmatisme, qu'encara aué perviu entre es qui se declaren marxistes-leninistes e diden auer trincat damb eth revisionisme, a era sua explicacion e ua certa logica istorica. Era majoria des partits comunistes sigueren creada ar abric dera ofensiva revolucionària qu'eth proletariat internacionau inicièc damb era Revolucion d'octobre, e era sua fondacion siguec patrocinada pera Internacionau Comunista (IC) mejançant actes constituents unics que sobreentenien o sintetisauen es procèssi de besonh entath compliment des requisits objectius entara existéncia deth Partit. Açò siguec correcèle ena mesura en qué ère de besonh entà continuar e alimentar era ofensiva dera Revolucion Proletària Mondiau qu'estau en auge. Mès, un còp alentida aguesta, non podien deishar de produsir efècte es conseqüencies deth deficient compliment d'aguesti requisits en plan nacionau. Prumèr, ena estonanta facilitat damb qué quègen es partits comunistes en oportunisme ara ora d'afrontar-se ara conquista deth poder; e, dusau, un còp liquidats definitiuament aguesti partits comunistes per oportunisme, ena estonanta facilitat damb qué se reproduís en as cervèths des elements d'avantgarda que volen recuperar eth Partit eth prumèr modèu de constitucion, pr'amor que non s'a abordat aguest de forma critica ne s'an preocupat de compréner eth sòn vertadèr sens politic.

Açò se manifèste clarament quan restacam era creacion deth Partit ena Revolucion. Des deth punt d'enguarda leninista, era Revolucion ei un procès damb successives etapes: 1a, constituir eth PC; 2a, guanhàr es granes masses entà conquistar eth poder; 3a, conquistar eth poder e instaurar era Dictadura deth Proletariat entà crear es relacions sociaus que daurissen eth camin ath Comunisme. Un autre principi essencial deth marxisme-leninisme ei que "es masses hèn era istòria" e, en conseqüència, les cau èster es protagonistes dera Revolucion en totes es sues etapes.

Qué arriba damb era vision dogmatica deth Partit? Que, com que tracte de complir damb era prumèra etapa dera Revolucion per medi d'un acte politic d'organizacion, com que concep ath PC unicament e exclusiva coma organizacion dera avantgarda, vò, un viatge qu'a considerat efectuat e acomplit aguest acte politic, passar a abordar immediatament era dusau etapa, era de premanir es granes masses entà préner eth poder, o quitament, prenerlo dirèctament. Aguesta vision dera Revolucion ocasiona dus errors fundamentaus:

Prumèr. Se confonen es prètzhhets des dues prumères etapes dera Revolucion e, donques, es dues etapes s'entenen com ua soleta, quan en realitat era Reconstitucion exigís complir damb prètzhhets politics plan disparièrs des dera preparacion des masses entà préner eth poder. Era essència politica dera prumèra etapa dera Revolucion consistís en "guanhàr era avantgarda" entath Comunisme, a diferéncia dera dusau, quan cau "guanhàr as masses" entath Comunisme. Mès formalizar aquera conquista per medi d'un acte constituent, a trauèrs dera unificacion dera avantgarda en ua organizacion, signifique pressupausar com assumida era ideologia, signifique enténer qu'era avantgarda està ja guanhada entath Comunisme e, donques, negar eth besonh dera prumèra etapa dera Revolucion. Alara, se non cau un periòde en qué era ideologia conquiste era avantgarda, pr'amor qu'aguesta pre-existisque coma avantgarda revolucionària - damb ideologia comunista - , era liquidacion deth movement comunista se ve unicament coma dispersion organizatiua des sòns

membres non coma liquidacion ideologica e politica des partits communistes; e com era vertadera ideologia revolucionària perviu ena tèsta des communistes dispersos, eth PC pòt èster reconstituït per medi d'un nau acte constituent. Era ideologia dèishe d'èster alara, er element agent dera Reconstitucion deth PC e dèishe pas ath volontarisme d'aguesti savis depositaris dera vertat revolucionària.

Dusau. Der anterior se derive que s'era avantgarda, entenuda com eth grop d'individus que se autoproclamen marxistes-leninistes, pòt reconstituir eth PC per medi dera sua organizacion com partit politic pur e simplament, se dèishe de costat era solucion deth problema dera integracion dera avantgarda ara classa e, donques, era question deth sòn ligam damb es masses dera classa, era question dera linha de masses dera avantgarda en relacion damb eth rèste dera classa. Era avantgarda - eth PC entenut coma unitat dera avantgarda o exclusivament coma organizacion dera avantgarda - , alara, aplique e sonque pòt aplicar ua linha politica conspiratiua, non ua linha de masses. Linha politica conspiratiua en sens qu'actue des de dehòra dera classa. E se manòbre atau ena prumèra etapa, se non ten en compde entad arren es masses ena Reconstitucion, non auem pr'amor que pensar qu'ac harà ena dusau etapa d'ua auta manèra, que causa inevitablament queirà damb era o ben en parlamentarisme, o ben en terrorisme. Era aplicacion d'ua linha conspiratiua en compde d'ua linha de masses entà complir damb es prètzòts e damb es etapes dera Revolucion pòt començar onèstament com conspirativisme en favor dera classa, mès, ara longa, acabarà en tot desbocar, indefectiblement, en conspirativisme contra era classa.

## Avantgarda e masses

Com auem vist, eth problema deth ligam o dera unitat entre era avantgarda e es masses dera classa - qu'ei, en esséncia, eth problema dera Reconstitucion deth Partit Comunista - non se pòt resòlver pressupausant era avantgarda. Fins aciu, ac auem hèt pr'amor qu'ère de besonh entà definir eth cambi qualitatiu deth movement proletari un viatge complit era sua formacion coma classa sociau e coma partit politic e entà explicar es naues condicions en qué se desvolope era unitat Partida-Classa; ère de besonh pr'amor que se tractaue de definir eth movement dera classa cap ath Comunisme, e mos calie partir d'ua avantgarda existenta. Malgrat aquò, nuançauem en tot establier ja era condicion qu'era avantgarda formèsse part dera classa e que, precisament, aguest hèt configuraue eth PC e, en conseqüéncia, establie es condicions istoriques entath movement revolucionari dera Classa cap ath Comunisme.

Des deth punt d'enguarda politic, auem definit ath PC com ua unitat entre avantgarda e masses, com eth sòn ligam, en tot convertir-se aguest ligam, coma era expression concrèta dera relacion d'unitat qu'ei entre aguesti dus elements, ena part substantiva deth PC. Aguest non ei, donques, sonque era avantgarda organizada pr'amor que, precisament, era relacion entre avantgarda e masses enclau disparièrs equilibris, disparièrs formes d'unitat, segon es etapes dera Revolucion e segon es prètzòts qu'exigís cadua de d'eres. Era avantgarda, alara, s'organize entà complir aguesti prètzòts politics, que causa se ne dedusís qu'eth principau non ei era organizacion, senon era politica. Eth prumèr prètzòt politic dera Revolucion ei era Reconstitucion deth PC, alara, com s'organize era avantgarda entà complir aguest prètzòt?, Quin ei eth sòn contengut?, Quina ei era linha de masses que permeterà unir era avantgarda damb es masses e, damb açò, dar eth saut qualitatiu entà arténher eth PC?

Per respóner ad açò, ei de besonh definir era avantgarda e es elements que la configuren coma tau en cada moment, e se pòt díder eth madeish deth concepte de masses. En aguest sens, i a dues fases clarament diferenciades: quan existís PC e quan aguest non està encara constituït. Non cau díder

que, quan existís, eth PC ei era avantgarda. Eth problema està en definir-la quan non i a PC.

Er element de qué cau partir ei era ideologia, mès non com quauquarren ja definit per tà dauant, senon com quauquarren que cau formular e assumir abans èster portat as granes masses dera classa. Era ideologia proletària, cèrtament, ei quauquarren qu'existís e, ath madeish temps, quauquarren qu'està en desenvolapament permanent. Non podem partit, precisament en un moment de replegament dera Revolucion Proletària Mondiau, de que era ideologia està ja pleament desenvolopada o qu'era ideologia està ja definida quan encara non s'a hèt era avaloracion des sòns auanci artenhudi en aguesta prumèra ondada revolucionària mondiau. Igual que serie absurd tractar d'afrontar es prètzhèts actuaus dera Revolucion sonque damb eth marxisme, ei a díder, damb era experiéncia deth proletariat revolucionari enquiara decada des 90 deth siècle XIX, tanben ac serie non tier en compde es aportacions ath marxisme-leninisme que se deriven deth bastiment deth socialisme ath URSS e China principaument, atau com es leçons dera luta de classes en socialism e dera luta de dues linhes laguens des partits comunistes que dirigien Estats de Dictadura deth Proletariat.

Era ideologia ei quauquarren objectiu: està aciu ena forma d'un conjunt d'experiéncies sintetisades o encara entà sintetisar de manèra teorica. Sense aguesta sintèsi prealabla non se pòt abordar era Reconstitucion pr'amor que, alara, non serie era ideologia qui l'orientèsse, senon determinades interpretacions d'era, mès o mens biaissades, o era ideologia incompletament concebuda, e non s'apoirdie estar ath niveu qu'exigís eth compliment des besonhs dera Revolucion.

Establit açò, qui complís eth papèr "d'avantgarda" e, per oposicion, qui çò de "masses" ena etapa dera Reconstitucion?; S'era relacion avantgarda masses definís ath PC en sòn desenvolapament, quina ei era naturalesa d'aguesta relacion ena etapa dera sua formacion?

Era avantgarda, en un prumèr moment existís scindida en dus: d'ua banda, es membres es mès auançadi e conscienti des masses dera classa, que se distinguissen d'aguestes masses sonque pr'amor que dirigissen o dirigissen es sues lutes économiques e pr'amor qu'an consciéncia deth caractèr antagonic d'aguestes lutes; ei a díder, encara non an consciéncia revolucionària, mès se distinguissen der oportunisme e dera conciliacion pr'amor que demòstren consciéncia de classa consequenta. D'ua auta faiçon, està eth pòl opausat, es qui comprenen eth besonh de dotar era classa dera sua ideologia revolucionària, es qui s'organizent entà estudiar-la e assumir-la e, ath madeish temps, passen a aplicar-la, ena mesura que van en tot coneisher-la, entre es masses.

Aquesti dus pòls opausadi determinen eth caractèr dera contradiccion avantgarda-masses ena etapa dera Reconstitucion. En aguesta fasa, era politica revolucionària se circonscriu exclusivament ath sector eth mès auançat des masses, de manèra que, en tot seguir eth principi qu'era ideologia li cau estar ath comandament deth procès, eth sector qu'eth erigís coma guida jògue eth papèr d'avantgarda en aguesta etapa, mentre aqueth aute qu'actue coma dirigenç espontanèu, coma representant fidèu dera classa "en se", s'afronte ada eth coma massa. Deth que se tracte ei qu'aguest sector auançat, damb consciéncia de classa, mès sense consciéncia revolucionària, transforme era sua ideologia, sigatz guanhat entath Comunisme. Dera sua sintèsi damb er aute sector d'auançada resultarà eth PC. Alara, se daurirà ua naua etapa, ena qu'era ideologia li calerà guanhar es granes masses dera classa entà conquistar eth poder e instaurar era Dictadura deth Proletariat. En aguesta naua etapa, era avantgarda ei eth PC coma organizacion politica e es masses eth rèste dera classa. Era relacion avantgarda-masses cambiarà, donques, de caractèr e era linha de masses a aplicar pera avantgarda tanben, en tot adoptar era forma de Front Unic des Trabalhadors.

Ena etapa de Reconstitucion, es masses non son, en resumit, era majoria dera classa, es sòns sectors mès vasti e prigonds, senon eth sòn sector mès auançat en guaire ei exponent dera luta de classa

contra era borgesia, era luta que desvolòpe era classa coma tau classa. Per reconstituir eth Partit, era ideologia, per medi des qui la pòrtent - en aguest cas es qui actuen coma avantgarda - les cau arténher qu'aguestes masses experimenten un cambi en estat dera sua consciéncia. D'aguesta manera, s'artenh era sintèsi en PC, per guaire era avantgarda ideologica passe a integrar-se ara classa - e donques, era ideologia revolucionària se hè part constitutiva dera classa - , d'ua banda, e per guaire, per ua auta, eth sector eth mès auançat des masses transforme era sua consciéncia en consciéncia revolucionària.

Era linha de masses dera politica revolucionària ena etapa dera Reconstitucion consistís en centrarse en aguest sector deth proletariat entà "guanhar-lo entath Comunisme" e a organizar era forma de dirigir-se-i e eth mode de conquistar-lo. Era linha de masses entara Reconstitucion consistís en qué era avantgarda ideologica li cau saber estacar-se ath rèste dera avantgarda entà crear eth PC.

## **Era linha de masses entara Reconstitucion deth PC**

Eth punt de partida ei era avantgarda, tau com aciu l'auem definida ena prumèra fasa dera Revolucion o etapa de Reconstitucion. Era sua prumèra cometuda - donques que se tracte deth que la definís en prumèra instància coma avantgarda - ei eth de hèr-se valabla e portaira dera ideologia.

En aguest sens, com a ja demorat senhalat, cau aganchar era ideologia en toti es sòns desenvolopaments; mès, ath delà, cau enténer que non se tracte d'ua concepcion deth mon mès, senon dera cosmovision mès auançada, precisament, pr'amor que non tracte "d'interpretar eth mon" d'ua manera naua, senon de "transformar-lo". Era avantgarda ideologica, alara, li cau anar en tot formar-se enes principis dera ideologia - en cas contrari non se diferenciarie des masses es mès auançades dera classa e era madeisha se transformarie en massa - , mès tanben li cau anar en tot hóner aguesti principis damb er objècte de transformacion revolucionària, li cau anar en tot arrevirar es principis ideologies en Linha politica revolucionària, li cau saber aplicar es premisses e es objectius dera teoria revolucionària ara realitat practica dera Revolucion, li cau saber dar responsa as prètzheits particulars e practiques qu'aguesta impause, li cau saber trapar era estrategia e era tactica adequada entà arténher aqueri objectius, li cau saber calibrar er estat des sues premisses de besonh, etc.

Era Linha politica ei eth "prumèr pas pera practica" dera ideologia e, en aguest sens, eth prumèr gran element dera linha de masses dera politica dera avantgarda, pr'amor que transforme en un discors politic e revolucionari es condicions reaus en que se trapen es masses dera classa en generau. S'eth membre dera avantgarda, en formar-se e educar-se ena ideologia, se forme coma propagandista e, com didie Lenin, "tribú populara" entà difonter-la, en tot consistir en açò era base o eth embrion de tota futura politica entàs masses (linha de masses), era Linha ei eth prumèr pas cap tà dauant dera linha de masses dera politica dera avantgarda, pr'amor qu'ei eth melhor mejan qu'aguesta se pòt apropar as masses auançades, que pòden veir que, efectivament, eth Comunisme somet era arraïtz prigonda des problèmes que li preocupen e da ua responsa ara sua solucion.

Mès açò ei encara insufisent. Era experiéncia deth Movement Comunista Internacionau ensenhe que non n'i a pro damb proclamar sonque ua politica justa, senon qu'ei de besonh que sigue comprenuda pes masses. Entad açò, ei de besonh qu'era Linha politica s'arrevire en Programa, ei a díder, que contengue non solets era explicacion e era solucion generau des problèmes actuaus des masses, senon tanben era forma e eth mode de resolver-les mejançant era Dictadura deth Proletariat e deth Socialisme.

Açò pressupausa qu'era avantgarda s'a consumit enquia tau punt damb es masses dera classa qu'a artenhut arrevirar es sues reivindicacions immediates en reivindicacions revolucionàries. En aguest moment, era linha de masses revolucionàries artenheth són desenvolopament maximal ena Reconstitucion; en aguest moment culmine era Reconstitucion madeisha.

Era forma qu'adòpten era Linha e eth Programa ei era de Tèsis politiques; mès açò ei sonque era forma. Eth són contengut ei era linha de masses qu'aplique e desvolöpe era avantgarda coma element fundamentau d'union damb es masses. De hèt, era Linha e eth Programa exprimissen dus estadis disparièrs en desenvolopament dera linha politica de masses. Era Linha indique eth prumèr apropiament dera ideologia ar estat des masses dera classa, era sua difusion en forma de propaganda, eth són prumèr contacte damb es masses auançades. Eth Programa, per contra, signifique era assimilacion dera Linha per part de cèrti sectors d'aguestes masses auançades, agitacion, per medi d'eri, entre es granes masses dirigida pera avantgarda; ei a díder, eth trabalh quotidian, braç a braç, dera avantgarda entre es masses entà atrèir definitiuament ath són sector auançat e arrevirar era ideologia e era politica revolucionàries as besonhs des masses.

Era fusion dera avantgarda entenuda e organizada coma avantgarda ideologica damb es masses auançades dera classa s'arrevire en PC, o sigue, en movement revolucionari organizat, en capacitat, per part dera avantgarda, d'influir o de hèr-se senter entre es granes masses dera classa. En aguest punt, s'obre era possibilitat que totes o era majoria d'aguestes masses s'organizent ara manèra revolucionària e se meten darrèr deth són Partit. A arribat eth moment de daurir ua naua etapa ena Revolucion.

Eth Programa signifique era culminacion dera Reconstitucion pr'amor que, damb eth, era ideologia se restaque damb es masses dera forma era mès estreta e concreta possibla, e pr'amor que, entà arribar a eth, era avantgarda li a calgut trapar un lenguatge damb qué exprimir es reivindicacions immediates des masses, li a calgut crear solids ligams damb eres e organizar aguesti ligams, a agut, en definitiva, de crear PC.

Eth PC, atau reconstituït, existís coma unitat entre era avantgarda e es masses dera classa per medi deth són Programa, en plan politic, e coma multitud d'organismes que servissen coma correja de transmission dera avantgarda cap as masses, en plan organizatiu. Eth PC, atau reconstituït, existís coma organizacion capabla de dirigir-se as masses e de dirigir-les e, donques, com era sua avantgarda efectiva. Alara, eth PC se pòt encomanar eth prètzhet de portar a tota era classa enquiat Comunisme, e pòt afrontar, damb gatges de capitada, es dificultats e es obstacles que destorbaran aguest camin tortuós mès de besonh e indefugible.

## Tesis de Reconstitucion deth Partit Comunista

Era Tèsi de Reconstitucion deth PC ei era resposta politica deth proletariat revolucionari ath problema dera creacion o recuperacion der esturment revolucionari principau dera classa obrera ar estat espanyol, responsa que consistís a solucionar, teoricament e politica, eth caractèr des condicions objectives - ideologiques, politiques e organitzatives - que permeten era existéncia d'aguest esturment partidari. Non se tracte, donques, des "condicions objectives" dera Revolucion ena sua accepcion mès estreta, ei a díder, era Revolucion entenuda coma prenuda deth poder per part deth proletariat e dera preparacion d'aguesta conquista, senon dera realization dera "condicion subjectiva" mès importanta dera Revolucion entenuda ena sua forma superiora, quan es masses artennen e mostren eth poder, o sigue, era realization dera existéncia deth PC com eth són factor

"subjectiu" principau d'aguesta Revolucion.

En definitiva, era Tèsi de Reconstitucion s'enquadre laguens deth procès revolucionari coma procès istoric e generau, mès, ath madeish temps, se desvincula d'eth en tant que se centre en ua etapa d'aguest procès - ena prumèra - e resolv es prètzhetz politics d'aguesta etapa particulara dera Revolucion. Se tracte, en resumit, de crear eth "factor subjectiu" dera Revolucion, en tot enténer qu'açò implique estudiar e resòlver problèmes objectius - non soleis ideologies, tanben, politics e organitzatius - e en tot enténer qu'aguest prètzhet forme part ja deth procès generau dera Revolucion - ena sua accepcion mès ampla, ei a díder, en tot compréner qu'era Revolucion ei tot procès que s'inicie damb es trabalhs de constitucion deth PC e que sonque acabe damb eth Comunisme - .

En prumèr lòc, donques, era Tèsi de Reconstitucion tracte sobri es requisits minims objectius que cau arténher pr'amor que se considère complida era existéncia deth PC. Fins aciu auem expausat era naturalesa d'aguesti requisits.

En dusau lòc, era Tèsi de Reconstitucion tracte engolòpa es condicions politiques concrètes que servissen de contèxt ad aguesti requisits e en entorn que les cau èster realizadi. Açò signifie qu'era formulacion dera Tèsi de Reconstitucion non se referís as principis universaus e absoluts deth marxisme-leninisme sobri eth Partit, senon que, en tot partir d'eri tracte d'aplicar-les as condicions istoriques e politiques concrètes d'un país e d'ua epòca. Per açò, era Tèsi de Reconstitucion li cau explorar, en prumèra instància, er estat actuau dera Revolucion Proletària Mondiau e era etapa dera Revolucion en qué se trape aguest país coma component d'aguesta Revolucion Mondiau, pr'amor que se tracte de descriuer eth contèxt politic concrèt, encara que sigue sonque enes sues tendéncias generaus, en que se les cau establir e complir-se es prètzhetz dera Reconstitucion, en fonsion, precisament, d'aguest contèxt nacionau e internacionau.

En aguest sens, ei de besonh soslinhar qu'era Revolucion Proletària Mondiau se trape en ua fasa de replegament conjontural per causa deth tèrme deth cicle revolucionari que dauric era Revolucion d'octobre e ara contraofensiva que, en tot profitar aguesta circonstància, a iniciat er imperialisme. Eth prumèr cicle dera Revolucion Proletària Mondiau, dempús dera etapa prealabla de preparacion que comence en 1848 damb era publicacion deth Manifèst de Marx e Engels, e eth papèr que joguèc eth proletariat francés ena revolucion burgesa d'enguan, papèr que pren relèu pr'amor que, per prumèr viatge ena istòria, era classa obrèra se compòrte politicamente de manèra independenta, s'inicie en 1917 damb era revolucion sovietica a Rússia. Pren direcccion ascendenta damb er inici deth bastiment deth Socialisme ath URSS, enes ans 30, era victòria sobri eth fascism e eth trionf deth PC de China enes 40, alentint-se entre 1956 e 1976, quan eth pas dera URSS as files der imperialisme, dera man de Jruschov, siguec relativament compensat damb ua naua, encara que brèu e localizada, ofensiva proletària ena China dera Revolucion Culturau. Fin finau, eth trionf de Deng Xiaoping ara China e era consolidacion dera borgesia burocratica ara URSS e dera sua influéncia revisionista ena majoria de partits comunistes deth mon, indiquèc era tendéncia descendenta e era queiguda o fasa critica d'aguest prumèr cicle revolucionari tre era dusau mitat des ans 70. Es reestructuracions que, a toti es nivèus, an agut lòc enes 80 e principis des 90 en nomentat "camp socialista", non exprimissen mès qu'eth punt finau deth cicle.

Eth trionf dera borgesia sobri eth proletariat as païsi socialistes a agut era sua projeccion en tot eth mon en forma d'ua naua ofensiva deth capitau, ofensiva que se manifeste en hèt que s'a iniciat un nau despartiment deth mon, que cree condicions entà ua naua guèrra imperialista, d'ua banda, e ena progressiua pèrta de drets e conquistes des trabalhadors en gaireben toti es païsi, per un aute.

Er estat espanhòu ei un d'eri. Eth partit de Carrillo, a qui auien ja panat tot contengut revolucionari, va liquidar tota possibilitat de via revolucionària ena nomentada "transicion democratica"; mès, a

diferéncia des posicions claudicants deth partit que les didie representar, es trabalhadors conquistèren ath carrèr cèrtes concessions a ua borgesia conscientia qu'auie guanhat era batalha cruciau e qu'estaue dispausada a cedir cèrtes miques mentre metie tota era sua energia a diboishar es linhes mèstres dera naua estructura politica dera sua dominacion e mentre era classa obrèra non sagèsse mèscla-se'n en eth lineament d'aguest nau dessenh. En eth, non obstant, se definie ua estructura de representacion classista en clau borgesa. Es sindicats e es partidi obrèrs les calie actuar coma corregees de transmission dera borgesia contra eth proletariat. Atau, quan era borgesia auec assolidat un nau Estat e quan eth cicle revolucionari proletari acabèc definitiuament a escalèr mondial, era borgesia espanyola se somèc ara ofensiva deth capitau internacionau contra era classa obrèra en tot utilizar es ressòrts legaus dera sua Constitucion, principaument es estructures sindicaus vigentes. Eth proletariat der estat espanyòu, orfanèl de partit, venec era sua capacitat politica, eth sòn dret a intervier coma classa independenta, per un plat de llentilles, per melhores economicas e sociaus parciaus. Ara, jos naues circonstàncies, era borgesia, per medi des sindicats e dera legalitat politica des "partits de quèrra", li nègue eth dret sonque ad aguest plat de llentilles. Es reconversions industriaus, era liberalizacion deth mercat de trabalh, es politiques d'ajustament economic que congelen es salaris son mòstres clares dera impunitat qu'a artenhut era borgesia en exercici deth sòn domèni sobri eth proletariat, er exercici deth sòn "dret" a espesar e oprimir era classa obrèra.

Eth proletariat der estat espanyòu se trape, donques, ara defensiva, e eth movement obrèr en replegament. Damb aguesta cortina de hons ei damb eth que es comunistes der estat espanyòu mos cau abordar era question mès brausent dera nòsta Revolucion, era question dera recuperacion deth PCE; e ei precisament aguesta cortina de hons çò que determine, en prumèra instància, es condicions e, donques, era naturalesa d'aguest procès de recuperacion deth nòste partit d'avantgarda.

Eth Movement Comunista Internacionau, coma realitat practica, nèish damb era Revolucion d'Octobre damb era constitucion de partits comunistes per tot eth mon. Era fondacion d'aguesti partits, que siguec patrocinada pera IC e peth Partit Bolxevic, represente un des modèus de constitucion partidària que mos a deishat era istòria. Er aute modèu fundamentalament ei, precisament, eth deth partit des bolxevics. En relacion damb aguest darrèr, se compararam era situacion dera luta de classes e deth movement obrèr ena Rússia de fins deth siècle passat e principis deth present damb era der estat espanyòu dera fin deth mil·lenni, podem verificar que son substancialment discriptors. S'aciu i a replegament e actitud defensiva dera classa, aquiu delà eth movement obrèr estaue en ascens e eth proletariat adoptaua ua posicion ofensiva cada an mès prononciat. Açò obliguèc Lenin e es sòns seguidors a emplegar era tactica dera unitat d'accio damb toti es marxistes entà crear eth partit proletari. E non soleta unitat d'accio politica, senon, quitament, unitat d'accio organica. Per descomptat, auesse estat un suïcidi politic auer mantengut postures dogmatiques, que sonque condusirien ath isolacionisme, e auer permetut qu'eth movement superèsse era avantgarda proletària.

Ua auta des particularitats dera formulacion deth POSDR bolxevic, qu'expliquen era tactica de constitucion dera organizacion proletària d'avantgarda russa, aubedic a besonhs especifics deth movement proletari de Rússia. Auem ja vist qu'ua des prumèrs prètzhèts que li cau abordar e complir eth proletariat ei era de convertir-se en classa per medi dera unitat des sues lutes en tot er ambit nacionau e qu'era forma organica qu'adòpte era conformacion en classa se manifèste a trauèrs des sindicats nacionaus o des partidi obrèrs. Donques ben, ena Rússia de fins deth XIX e principis deth XX aguest prètzhet encara non s'auie portat a terme, de manèra que, atengut qu'eth desenvolopament deth capitalisme a escalèr mondial e particularament a Rússia auie artenhut era sua etapa monopolista o imperialista, etapa qu'exigís era organizacion deth partit revolucionari d'avantgarda proletari, es prètzhèts de constitucion deth partit obrèr rus s'entrelacen d'ua manèra peculiara e originau damb es dera constitucion d'aguest partit d'avantgarda. Açò explique era

riquesa des debats laguens deth movement marxista rus dera epòca, eth caractèr dera luta de dues linhes laguens deth movement e tanben que Rússia dehòra era pàtria deth desenvolopament deth marxisme, era pàtria deth leninisme, pr'amor que siguec en aguest país a on era teoria revolucionària trapèc eth crosament dera Revolucion e a on trapèc es responses ath sòn futur desenvolopament. Mès tanben explique, en grana part, era tactica adoptada pera avantgarda revolucionària entà constituir eth partit de nau tipe, tactica que se sostiege sobratz era unitat d'accion des marxistes entà crear eth partit obrèr coma base entà constituir eth partit d'avantgarda. Aguesta experiéncia, d'ua auta faiçon, se trasladarà posteriorament ath rèste des païsi de cara ara fondacion des partits comunistes en forma de scission dera ala esquerra des partidi obrèrs coma prumèr pas entara sua constitucion.

Tot açò explique era forma qu'adoptèc era constitucion deth Partit Bolxevic. Mès d'aguesta forma ei de besonh penetrar enquiara esséncia deth procès. Per açò consideram qu'era corrècta ei compréner era esséncia deth procès de constitucion deth Partit e trapar era forma politica adaptada as condicions concrètes en que se mò era avantgarda; per açò consideram que non se pòden "calcar" es formes istoriques en tot hèr cas omís deth contèxt en qué s'an dat e sense parar mencion ath sòn vertadèr rerehons politic, com pretenen actuauament es protectors dera "unitat comunista" o dera tèsi de reconstruccion deth PC; per açò consideram qu'eth futur partit de nau tipe deth proletariat der estat espanhòu sonque se pòt arténher en tot abordar eth problema que somet era sua recuperacion en termes de Reconstitucion, pr'amor qu'era Tèsi de Reconstitucion preste, prumèrament, atencion ara naturalesa deth procès de creacion deth Partit, ara esséncia politica d'aguest procès, e dempús, cerque era forma de reprensentar-lo politicament en foncion des condicions objectives concrètes.

Era Reconstitucion deth PCE, donques, non se pòt concéber en tot seguir, un per un, es passi hèti pes bolxevics; e tanpòc pòt consumar-s'en tot seguir eth modèu dera prumèra constitucion deth PCE, en 1920. En enguan, auie demorat clar as uelhs de toti es obrèrs conscienti era falhida dera socialdemocracia, era Revolucion sovietica auie trionfat e eth movement proletari revolucionari mondial auie creat era Internacionau Comunista. Ei a díder, era Revolucion Proletària Mondial iniciaua un torn ascendent. Açò, ath cant dera maturitat deth proletariat der estat espanhòu, que s'auie anat fargant coma classa ath long de miei siècle de lutes, permetec qu'eth PC podesse èster creat per medi d'ua scission e d'un acte o congrès constituent. Mès, aué, ne era Revolucion Proletària Mondial està ara ofensiva, com demore dit, ne i a ua IC que pogue patrocinar, avalar ne guidar un PCE que se podesse fondar en un congrès d'"unitat de toti es marxistes-leninistes".

En generau, era vision dera recuperacion deth PC des dera perspectiva dera "unitat des comunistes" o dera "Reconstruccion" deth Partit ei dogmatica pr'amor que sonque obsèrve era forma des modèus istorics de constitucion, sense atier as sòns requisits ne sonque as condicions politiques extèrnes que permeteren aguestes experiéncies. Aguesta vision dogmatica ei producte dera extrapolacion mecanica e acritica des tesis dera III Internacionau e dera sua aplicacion, dehòra de tot temps e lòc, a quinsevolh situacion politicament e independentament de tota circonstància istorica. Es tesis partidàries dera IC son era sintesi dera experiéncia dera Revolucion Sovietica e, encara qu'an fòrça de leis generaus, tanben apòrten fòrça d'elements circonscrits a ua epòca, elements que non podem assimilar ad aqueres leis que non pòden empêdir que sigam capables de penetrar era esséncia des processi de constitucion des partits comunistes ena prumèra mitat deth siècle, independentament des circonstàncies istoriques qu'es enroden, entà aplicar coerentament e corrècta aguestes leis as condicions en qué actuauament se desenvolope era luta de classa deth proletariat.

Deth que se tracte ei de superar ua concepcion estatica, absoluta, sus era organizacion deth Partit e de compréner qu'eth sòn desenvolopament ei un procès permanent, un procès tant entara sua Constitucion o Reconstitucion com entara sua posteriora edificacion un viatge reconstituït, e qu'eth

Partit non se cree des d'un bastiment intellectuaue definit per tà dauant, senon qu'ei era organizacion dera avantgarda entath compliment des prètzòts politics que va en tot exigir era Revolucion enes sues disparières etapes, en tot seguir, açò òc, es principis ideologics generaus qu'eth marxisme-leninisme a establit entara creacion deth partit de nau tipe proletari.

Se mos fixam damb atencion en qu'enquia ara auem expausat, e ac compararam damb es plans des qui refusen era Tèsi de Reconstitucion, non solets podem verificar que non la comprenen, senon que, ath delà, se guiden per modèus e metòdes de constitucion partidària que corresponen a condicions dera luta de classes nacionaus e internacionaus que non son es actuaus e, en conseqüéncia, se nèguen a se madeishi era possibilitat d'enténer en qué consistís era Reconstitucion. Per exemple - e açò ei de cap-lòc importància - , dan per supausada era guida ideologica. Non ven que, en 1920, era IC comple aguest papèr de depositari organic dera ideologia e d'orientador politic, que causa era fondacion des partits nacionaus non auie d'exigir aguest requisit localament coma condicion sine qua non, pr'amor qu'era sua relativa abséncia podie èster suplerta pera IC. Tanpòc ven que, en 1903, quan se cree eth prumèr partit marxista revolucionari rus, era question dera ideologia e dera maturitat politica estaue relativament garantida per 10 ans d'experiència politica des marxistes russi e peth prigond coneishement dera doctrina des fondadors deth POSDR, gaireben toti eri eminents intellectuaus qu'auien dedicat fòrça ans dera sua vida ar estudi des òbres de Marx e Engels. Non ven, donques, que non se pòt crear un partit marxista-leninista sense partir dera ideologia marxista-leninista; que, aué per aué, non i a càpies depositari reconeishut d'aguesta teoria que pogue avalar era creacion de partits comunistes, ne qu'era actuau avantgarda revolucionària està compausada per trabalhadors que, encara que son sincèrament voluntósos comunistes, non an aquerit, en sòn conjunt, un coneishement prigond dera teoria scientifica deth socialisme, ne tanpòc an actualizat, ena sua majoria, es desenvolapaments darrèri d'aguesta teoria dempuç dera època de Lenin e Stalin. Eth PC se li cau fondar des dera ideologia e, entad açò, era ideologia li cau guidar tota era nòsta labor de Reconstitucion. Non n'i a pro en pressupausar definit enquias sòns perfils darrèri eth marxisme-leninisme, com hèn es qui parlen d'"unitat" o de "reconstruccio", pr'amor que, ara actualitat, non i a aguesta referéncia politico-ideologica clara que poderen profitar es marxistes russi de principis de siècle o es comunistes der estat espanyol de 1920. Donques, eth prumèr requisit entara Reconstitucion, enes actuaus condicions dera luta de classes internacionaus e dera luta de classes ar estat espanyol, consistís a recuperar e reassumir era ideologia revolucionària, en tot formular-la e en tot definir-la nauament enquia sintetisar toti es sòns progrès. Auem de rivalitzar damb es bolxevics e es pairs deth Comunisme der estat espanyol e complir damb es madeishi requisits que l'ac permeteren iniciar eth camin deth movement comunista internacionau e nacionau, non en tot copiar mecanicament es formes, senon eth sòn significat prigond e eth sòn vertadèr esperit revolucionari.

D'ua auta faiçon, er estat d'ànim des masses –des de fins deth XIX, a Rússia, e des de 1918 coma conseqüéncia dera Revolucion d'octobre e dera crisi sociau provocada pera guèrra, en gaireben tot Euròpa–, estat d'ànim qu'estaue en efervescència e en creishent agitació, creaue una situacion idonèa entath trabalh de masses dera avantgarda, de manèra qu'aguesta podie pòrta-les-i dirèctament ua politica non necessàriament fòrça elaborada (gaireben tostemp tesis politiques basiques) e dirigir-se cap ada eres en ton agitatiu damb era esperança d'obtier resultats. Aué, ath contrari, era simbiosi entre era politica comunista e es masses non se pòt realizar tan dirèctament, pr'amor qu'er estat d'ànim d'aguestes darrères non ei tan procliu ara agitacion revolucionària, senon tot eth contrari, ei de prostracion e cauma e d'un conservatisme espantoriant. Era politica comunista, en aguestes condicions, li cau trabaifar de forma mediata, li cau anar en tot daurir-se pas, pòga pòc, en tot apropar-se prumèr as elements es mès auançadi des masses entà, dempuç e per medi d'eri, poder dirigir-se ath rèste dera classa. Es qui cren qu'era constitucion consistís sonque en un volontós acte d'organizacion e que, un viatge acomplit aguest, es masses auràn daurit eth sòn còr e eth sòn

entendement ara direccio e ara politica dera avantgarda comunista, cometan eth grèu error de non compréner que deth que se tracte, reument, ei d'activar eth movement revolucionari que, decades enreire, se daue gaireben per descommdat o que precedie o podie seguir era accion dera avantgarda; cometan er error de non veir qu'aguest movement ei producte e sonque ac pòt èster d'ua politica de masses dera avantgarda (linha de masses) en sòn pròpri s'e qu'aguest movement sonque se pòt concéber com PC, coma condicion prealabla ara sua transmission ath rèste dera classa (Revolucion Proletària).

En tot resumir, era realitat sociau e politica actuau non preste ara Reconstitucion deth PC es madeishes condicions qu'a principis de sègle, mès òc li exigís que complisque es madeishi requisits. Es comunistes mos cau èster capables de compréner aguesti requisits e de crear es condicions politiques que les permeten realizar. Aguesta question sonque se pòt abordar des deth punt d'enguarda dera Tèsi de Reconstitucion.

Comitat Centrau deth PCR